PLANNING, ANALYSIS AND CONSTRUCTION SCHEDULING OF APPARTMENT BUILDING (G+13) BY USING PRIMAVERA P6

Mrs. K.Priya¹, Mr. M.Kathiresan², D.Vengateshwari³, M.Suriyakumari⁴

^{1,2}Assistant professor, ^{3,4}UG Scholar, Department of Civil Engineering, Sri Ramakrishna Engineering College, Perambalur-621113, India.


Abstract: Now days, the people from village are coming to towns for employment and educational facilities hence with the limited land available so as to proposed the apartment building and individual houses are feasible with each other. The main objective of this project is to analyse and to construction scheduling of an appartment building (G+13) using STAAD.Pro and Primavera P6 software. First of all, the planning is done using AutoCAD and code refers for this project is IS 456-2000. The first and foremost thing which we can get by effectively planning in primavera is start date on 11 March 2019 and finishing date of 16 June 2022 project. Primavera P6 helps in effectively scheduling the project by assigning two relationships at a time to each activity and considerably reduces the float. All the important steps like creating an EPS, creating a WBS, linking of activities according to their interdependence and availability of resources and determination of critical path are clearly exhibited in this report. Budgeted cost, time, and materials of the project are obtained by resource allocation.

Keywords: STADDPro, Primavera p6, AutocCAD, Code, planning, scheduling.

1. INTRODUCTION:

Due to growing population and less availability of land. Multi-stored buildings are constructed which can serve many people live in limited area. One of the major problem facing by INDIAN country is rapid growth of population which restricted the availability of the land. More over even the available houses are let out at normal rent charges and consists of 52 houses in 13 floors with all basic amenities. The apartment building plan was drafting by AutoCAD software which is useful to easily draw a column layout and followed as per limit state method. STAAD-Pro is the most popular structural engineering software product for 3D model generation, analysis and multi-material design. The apartment building was studied by STAAD-Pro software which is used for the design and analysis carried out of shear force, bending moments, reinforcement and deflection and its software is very user friendly and effective. Construction activities are not limited only to the physical activity of allocating men, materials and machines, it involves as effective management of man power, machinery as well as materials by proper planning using project management Primavera p6 which can reduce the efforts and also helps to maintain the accuracy and quality of the project.

2. METHODOLOGY:



3. LITERATURE REVIEW:

F.Lazzali, S.Bedaoui:- performance of masonry building in Algeria. The authors have categorized data of numbers and types of house construction to draw the plan for AUTOCAD software. To drafting the high rise building for (g+6). Light weight construction materials, standard workmanship, interior quality of mortar used to construct the building.

Madhurivassavai et al., (2016) he says that the one of the major problem country facing is the growing population. Because of the less availability of land, multi-storey building can be constructed to serve many people in limited area. Efficient modelling is performed using STAAD.Pro and AutoCAD. Manual calculations for high rise buildings are tedious and time consuming. STAAD.Pro provides us a quick, efficient and correct platform for analysing and coming up with structures.

Y.Umesh(2015)- Proper planning and scheduling is very essential in projects for sinking and scheming delays of the project. Extensive amounts of time, money, resources are wasted each year in a construction industry due to improper planning and scheduling. With globalization the construction projects have become infinite and complex. Planning of such projects requires huge amount of documentation work, which can be reduced with the help of project planning software. These studies are to plan, schedule and track a residential project with help of primavera software, study the results generated, it is possible to propose which method is suitable for the chosen residential project.

Sreeshna K.S (2016) this paper deals with structural analysis and design of B+G+4 storied apartment building. The work was completed in three stages. The first stage was modelling and analysis of building and the second stage was to design the structural elements and the final was to detail the structural elements. In this project STAAD.Pro software is used for analysing the building. The IS:875 (Part 1) and (Part 2) were referred for dead load and live load. Design of structural elements like beam, column, slab, staircase, shear wall, retaining wall, pile foundation is done according to IS Codes.

V.dhanalakshmi (2016) - Study deals with the project monitoring process of the economical method of transporting a pipeline construction was completed in Ennore -Trichy-Madurai. Construction work and actual progress is a comparison between the planned progress of performed in this study using project management software Primavera P6.

Y.Umesh(2015)- Proper planning and scheduling is very essential in projects for sinking and scheming delays of the project. Extensive amounts of time, money, resources are wasted each year in a construction industry due to improper planning and scheduling. With globalization the construction projects have become infinite and complex. Planning of such projects requires huge amount of documentation work, which can be reduced with the help of project planning software. These studies are to plan, schedule and track a residential project with help of primavera software, study the results generated, it is possible to propose which method is suitable for the chosen residential project.

B.S.K.Reddy (2015) - They did resource optimization exercises on two on -going projects in Dubai, UAE. They individually leveled and then combined option with aggregated and then leveled clearly indicates reduction in demand of resources by 5.65% in later option, which could be best considered for economy. They concluded Resource leveling at project job site and forwarding demand leads a possible sharing of resources among projects.

E.Suresh kumar (2015)- Scheduling using Primavera Software is a development which involves estimation, sequencing the activities, resources allocation and timing. The construction scheduling is to complete the project in time and equal the resources with the allocated time. Scheduling using primavera. Software gives good controlling.

Haughan (2002) - Assume that planning and scheduling are time-cost oriented process in which becoming a challenge to project managers and planners when managing their project (Oglietti 2005). Scheduling represent a significant task within construction project management. Scheduling must take into account the trade-offs between time cost based on the consumption of the resources and also minimizing project duration (Yang 2007). Planning for resources must ensure the development of reliable schedule.

Unmesh Polekar et. al (2015) author portray about construction Planning and testing activities in management work amid the execution. The Scheduling is accomplished for time management of every occasion or activities in the Project. The following is accomplished for real Project performing esteem. In any case, it's a little private building having less activates. The significance of the Planning, scheduling and following of the private Project utilizing primavera is to know the correlation amongst plan and genuine executed calendar. The essential issue experienced while executing a Project is an ascent in cost and augmentation in the finish time.

4. DESCRIPTION OF SOFTWARE:

i. AutoCAD ii. STADDPro iii. Primavera P6

i. ROLE OF AUTOCAD:

AUTOCAD is a computer aided design (CAD) program used for 2D and 3D design and drafting for the high rise apartment building(G+13) design and drafting for various fields in engineering like civil, mechanical, electrical, automation, architecture etc. It was first launched in 1982 by Autodesk, Inc.

AutoCAD Architecture allows designers to draw 3D objects such as walls, doors and windows, with more intelligent data associated with them rather than simple objects. Use of AutoCAD has drastically reduced the drafting time when done manually thus saving time which can be used in other productive work.

AutoCAD or Computer Aided Design is a very helpful tool in drafting and designing any structure. AutoCAD uses a Graphical User Interface for the purpose of drafting and designing any structure. The software has various inbuilt tools for complex drafting. Also AutoCAD can be used for 2D and 3D design and also for perspective design. Below is a screenshot of the GUI of AutoCAD. With the help of AutoCAD all the drafting for the project has been done.

It has made the life of a drafter quite easy than the conventional drafter using paper and pencil. It has made possible to make easy changes in the drawing as and when required. Also various commands such as COPY, OFFSET, ROTATE, MOVE have made the tedious process of redundant work quite easy and faster. Also one of the important features of AutoCAD is the import and export feature which allows users to move their plans drawn using autocad to other design softwares such as STAAD Pro with the help of

DXF file format which has in turn reduced load on the designer. Also structural designs made on STAAD and ETABS are also exportable to AutoCAD for minute detailing required.




Fig no 1: Appartment building plan with column layout

In the above column layout picture the black lines signify the beam centre line while the white rectangular boxes signify the Columns . The beams have a cross section of 0.4x0.75 m. The columns have a cross section of 0.4x0.75 m. Slabs have a uniform thickness of 300mm while the staircase slab has a thickness of 200mm. The floor to floor to height is kept at 3.5 m.

All the work has been done in layers in AutoCAD, for easy editing and viewing. Layers make it easy to manipulate each individual layer making it visible and invisible for clarity as well as locking the layer to prevent editing in them. The proposed project has apartment building in each floor having a 2BHK layout along with a study and a family lounge. Each apartment has two master bedrooms with attached bath n toilet. The third bedroom shares a common bath and toilet with the rest of the apartment. There are a total of in 52 houses in 13 floors. The ground floor of the building will be used as parking.

ii. ROLE OF STAADPro:

STADD or STADDPro is a structural analysis and design computer software was developed by Research Engineers International CA. It was acquired by Bentley Systems in 2005. It is one of the most widely used design and structural analysis software's for concrete, steel and timber design codes. STAAD pro allows designers and structural engineers to design and analyse virtually any type of structure through its very flexible modelling environment, fluent data collection and advanced features.

It was one of the earliest structural analysis and design software with a user friendly and support for building codes of countries. It is nothing but to analysis the framed structure and it gives the detailing of the particular structure. We can design a structure for any types of loads and load combination with codal provisions. It is easier way of redesign a structure. STAAD.Pro software is used for static or dynamic analysis for structures such as bridges, low rise or high-rise buildings, stadiums, steel structures, etc. First step in STAAD.Pro is to specify the geometry of the structure and then the properties of the members are mentioned. Then the supports are generated and loadings are specified on the structure. Finally, the structure is analysed.




Fig no 4: Live load diagram

Geometry Property Loading Shear Bending Deflection Concrete Design Beam no. = 2773 Design code : IS-456 3#32 @ 709.00 0.00 To 1625.00 3#32 @ 709.00 3250.00 To 4875.00 9 # 12 o'c 250.00 9 # 12 o'c 250.00 9 # 12 o'c 250.00 3#32 @ 41.00 0.00 To 4875.00 3#32 @ 41.00 0.00 To 4875.00
3#32 @ 709.00 0.00 To 1625.00 3#32 @ 709.00 3250.00 To 4875.00
9 # 12 o'c 250.00 9 # 12 o'c 250.00
3#32 @ 41.00 0.00 To 4875.00
at 0.000 at 2437.500 at 4875.000
Design Load Design Parameter Mz Dist Fy(Mpa) 415
Kn Met Met Load Fc(Mpa) 25
54.78 3.3 4 Depth(mm) 750
-124.93 0 4 Width(mm) 400.0000059
-0.06 2 3 Length(mm) 4875
Print Close

Fig no 5: Reinforcement design diagram

Wind load: These loads rely on the rate of the wind at the situation of the structure, permeableness of the structure, height of the structure etc. They will be horizontal or inclined forces. Wind loads are specified in IS 875 (Part 3).

Live load: Imposed load is created by the meant use or occupancy of a building together with the load of movable partitions, distributed and concentrated loads, load due to impact and vibration and dust loads. Live loads are specified in IS 875 (Part 2).

iii. ROLE OF PRIMAVERA P6:

Oracle primavera p6 is also known as EPPM which is abbreviated as enterprise project portfolio management. It is also the most powerful strong and easy handling software and used solution for worldwide, Organizing, planning, managing, and execute project, programs and portfolios. Primavera P6 software helps to achieve the maximum return on investments in project and progress. Primavera P6 gives a single solution for multi projects of any size. Primavera can handle the projects of large size according the persons need.

History of primavera: - In 1983, primavera came into System Corporation, whereas in 2008 primavera was undertaken by oracle and is now known as oracle primavera.

Primavera P6 version provides us a sophisticated integrated project portfolio management (PPM) solution which consists of role-specific tools that has to satisfy each team member's needs, their responsibilities, and skills. This solution uses a standard Windows interfaces, client/server architecture, Web-enabled technology, and stand-alone (SQL Server Express) or networked-based (Oracle and Microsoft SQL-Server) databases.

Primavera offers us the following software component and various better options for us to choose from: Primavera P6 Professional was built to get us running, planning and scheduling as early as Possible. With a very easy and an intuitive navigation, we can begin planning, scheduling and controlling our project faster than anyone can ever think possible. Required by many of the owners in their project specifications, this product is the gold-standard when it comes to its planning and managing projects. Whether the project is a sophisticated complex multi-billiondollar infrastructure project or an easy and simple residential or commercial building, P6 Professional is what we need.

A. Pre data collection:

This stage consists of literature review, setting of objectives and problem statement and based on that selection of research area has been done. For the research purpose, Hostel building is taken for study.

B. Data collection:

Frequent site visits were carried out to identify the construction sequence. Of the building and also practical time durations for executing activities were worked out. The data required for conducting analysis in the software is collected.

C. Post data collection:

The analysis will carried out in Primavera software, for tracking of the project schedule and all the reports and results generated from the software will be studied.

D. Contract Document:

The following project Data are furnished from the contract agreement, project report and tender documents.

Steps Involved in Monitoring and Control:

1. Creating EPS

To create an ideal schedule for any project, first step is to collect data available for the project. The following steps can be followed in Primavera P6 software. Create the complete structure of the company with its

IJSDR1903036 International Journal of Scientific Development and Research (IJSDR) <u>www.ijsdr.org</u> 208

branches, which is executing the project using primavera P6. This is known as Enterprise project structure (EPS).

2. Creating new project

The project contains a set of different activities and associated information that constitutes a plan for creating a product or service. The project is created under respective divisions in EPS. The project can be given

planned start and finish dates. The project is assigned a calendar which can be global, resource or project calendar.

Primavera P6 : 2 (APPARTMENT BUILDING) File Edit View Project Enterprise Too						. 0 %
Projects	is Admin Help		Sack F	Forward	Home Dir.	
Reports La Tracking WES Activities Assignments	Project Name Total Activities Ris Mass Construction 177 3: Account 210 Societ 21 0 3 APPARTMENT BUILDING(6-177 3- civil 0 3-	Medium 500	EPS Name Mass Construction OvVI Multidisciplinary General Contractor Facilities Division Education Commercial, Manufacturing & Distribution Facilities Division Pipeline Contracted Backlog (Not Started) In Estimating In Busness Development (Project Leads) Transportation & Infestructure Division Transportation Ronds & Britdnes		Cibse Add Delete Cut Copy Paste Help	Add Delete Cut Copy Paste

Fig no 6: Figure showing Creating new project

3. Creating a calendar

The calendar can create and assign it to each activity. These calendars define the available work hours in each calendar days. Also specify national holidays, organizations, and project- specific work/non a workdays and resource vocation days.

Calendars					×
Global	C Resou	irce	O P	roject	
✓ Display: Global Calendars				Ē	Close
Calendar Name	∇	Default	^	_	
📅 6Day 8Hours				ľ	Add
7 x 24hr. Days 7					
🐻 7-Day Workweek				\mathbf{X}	Delete
🐻 EM11 - 1 - 4 DAYS					
🐻 EM11 - 2 - 5 DAYS					Modify
🐻 EM11 - 4 - 7 DAYS				-	
🐻 EM11 - 5 - Unit 10 Treaters				~	Used By
😼 School District 5 Day					
🐻 Standard				•	To Global
5 Standard 24/7 Workweek	Schedule (-	
🐻 Standard 5 Day Workweek				•	Help
5 Standard 5 Day Workweek	w/ Basic		Ţ.	•	neip

Fig no 7: Figure showing Creating calendar

4. Work breakdown structure

WBS elements have defined and organize the project elements. It helps to clearly identify the eliverables, report and summarize project schedule and estimated cost data at different levels of detail. WBS is

a hierarchy of any project work that must be accomplished to complete a construction project. Each project has its own project WBS hierarchy structure with top level WBS element being equal to that of each EPS node of the project. Each WBS element contains more detailed in WBS levels, activities, or both resources constrains.

Defining activity :

Activities are the fundamental and key work elements of a project and form the top to lowest level of a WBS and, are the smallest subdivision of a project. A project activity has the following characteristics like activity ID, activity name, start and finish dates, activity calendar, activity codes, activity type, constraints, expenses, predecessor and successor relationships, resources, roles etc.

ork Break	kdown Structure			Back Forward
🖻 't 🖻 🖧	ă ; 1 1 € Q (t:		
' Layout: WBS				
IS Code	E WBS Name	TotalActivities	Est Weight	January 2019 February 2019 March 2019 April 2019 0 06 13 20 27 03 10 17 24 03 10 17 24 31 07 14 21 28
- F _ 1.1	Ground Floor	26	1.0	11-Mar-19
- 🖬 1.1.1	Foundation	9	1.0	13 Mar-19 25 Mar-19
- 📲 1.1.2	Basement	3	1.0	25-Mar-19 30-Mar-19
- 1.1.3	Super Structure	11	1.0	30-Mar-19
1.2	1st Floor	11	1.0	
ել 1.2.1	Super Structure	11	1.0	
- 🔚 1.3	2nd Floor	11	1.0	
և 💾 1.3.1	Super Structure	11	1.0	
- 🔚 1.4	3rd Floor	11	1.0	
և 📲 1.4.1	Super Structure	11	1.0	
- 🔚 1.5	4th Floor	11	1.0	
և 🖫 1.5.1	Super Structure	11	1.0	
- 🔚 1.6	5th Floor	11	1.0	
և 🚰 1.6.1	Super Structure	11	1.0	
a 🔚 1.7	6th Floor	11	1.0	
urgan 1.7.1	Super Structure	11	1.0	
- 📲 1.8	7th Floor	11	1.0	
ାଟ୍ଟି 1.8.1	Super Structure	11	1.0	
1.9	8th Floor	11	1.0	
ել 1.9.1	Super Structure	11	1.0	
a 🔁 1.10	9th Floor	11	1.0	
երի 1.10.1	Super Structure	11	1.0	
a 🔁 1.11	10th Floor	11	1.0	
ն 🚰 1.11.1	Super Structure	11	1.0	
- 🔁 1.12	11th Floor	11	1.0	
- 대급 1.12.1	Super Structure	11	1.0	
- 🔚 1.13	12th Floor	11	1.0	

Fig no 8: Figure showing Creating WBS

Constraints:

Applying date constraints to the activities based on the type of work. Constraints are used to impose restrictions on activities that cannot be realistically scheduled with logical links. Sometimes activities must be accomplished according to specific dates rather than the dates determined by other activities in the

project. The need to use a constraint to delay an activity to start as late as possible without affecting any activities after it.

A	ctivities									Back	Forward	1 ⊖ Home	P Dir.	He
6	B. 🗉 🖻 🗣	* 🗖 🖪 🖳 🖷	1 <u>6</u> è. 🚠 🛛	F 🛱 📼	7 🗖 🕫 🔡	; 🗞 🔍 🤤 🖻								
	Layout: Standard Activ	ity Status	Fil	ter: All Activitie									D	Add
Acti	vity ID				maining Start Duration	Finish A	ebruary 2022 March 2 06 13 20 27 06 13		April 2022	May 2022		une 2022	×	Delet
	A2670	Brick Work		2d	2d 24-Feb-22	28-Feb-22	Brick Work							
	A2680	Curing		1d	1d 28-Feb-22	01-Mar-22	🛏 Curing						*	Cut
	Parapet Wall			28d	14d 01-Mar-22 A	25-Apr-22				25-Apr-22, Parapet	Wall			Сор
	A2690	Column Raising upto 1m		1d	1d 01-Mar-22	02-Mar-22	🛁 Column Ra	aising upto 1m						Cop
	A2700	Curing		1d	1d 02-Mar-22	03-Mar-22	🖼 Curing							Pas
	A2710	Brick Work		1d	1d 03-Mar-22	05-Mar-22	🛏 Brick W	ork						
	A2720	Curing		1d	1d 05-Mar-22	07-Mar-22	🛏 Curing						8	Resou
Т	A2730	PLastering inner and ou	er	25d	0d 07-Mar-22 A	25-Apr-22 A	F		F	PLastering inner ar	nd outer		-	
Г	A2740	Curing		1d	1d 07-Mar-22	08-Mar-22	🛏 Curing	,					8	Rsrc b
	A2750	Floooring		10d	10d 08-Mar-22	26-Mar-22	-	Flooor					84	Ro
	A2760	Curing		1d	1d 26-Mar-22	28-Mar-22		🛛 🔚 Curir					_	100
	A2770	Finish of Project		Od	0d	28-Mar-22		🛏 Finis	h of Project					Activity
							 I 					•		Predece
6						,	2						4	Predeci
Ge		ces Relationships											-	Succe
	 Activity 	A2730	PLastering	inner and out	er				Project 1				2	Ste
C	Juration		Status						V Labor Unit	s				
	Original	25d	Started	07	-Mar-22	Duration %		100%	Budgeted			2600h		
	Actual	25d	Finished	25	-Apr-22	Suspend			Actual			2600h		
	Remaining	b0	Exp Finish			Resume		_	Remaining			Oh		
	romaining	J	CXp milan	I		Resume			Renaining	I		UII		
	At Complete	25d							At Complete			2600h		
			Constraints											
	Total Float		Primary	Fi	nish On or After	 Secondary 	< None >	•						
Ш.,	Free Float		Date	25	-Apr-22	Date								

Fig no 9: Figure showing Creating constraints

Level of Effort: Level of effort activities gets their dates and durations from their predecessors and successors. It's most common to assign a predecessor with an SS relationship and a successor with an FF relationship. Then when resource is allocated to the activity his/her effort will be spread over the activity duration. The level of effort in primavera optimizes the duration.

	5 🖻		• 🗖 🖪 🗞 🖪 隆 🍝 🚠	- 04 📼	V 🗖 🕅 🕅	; 🇞 🔍	R.		
		ut: Standard Activity		Filter: All Activiti				D	
s f	Activity II)	Activity Name		emaining Start Duration	Finish	March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July : 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 7	×	
		A1140	Column Shoe Marking	1d	1d 28-Mar-19	29-Mar-19	Column Shoe Marking		
		Super Structur		42d	42d 11-Mar-19	03Jun-19	Actual Work	¥	
		A1150	Column Raising Above G.L Upto 1.5m	DO	0d 28-Mar-19	28-Mar-19	Column Raising Above G.L Upto 1.5m Remaining Work	8	
		A1160	Curing	1d	1d 11-Mar-19	11-Mar-19	Critical Remaining Work	49	
		A1170	Lintel Beam	2d	2d 12-Mar-19	15-Mar-19	Lintel Beam		
		A1180	Curing	1d	1d 15-Mar-19	16-Mar-19	Curing Summary		
		A1190	Column Raising Upto 3m	2d	2d 16-Mar-19	20-Mar-19	Column Raising Upto 3m	8	R
		A1200	Connect Tie Beam to all Column	2d	2d 20-Mar-19	23-Mar-19	- Connect Tie Beam to all Column	_	
		A1210	Form Work for Roof and Beam	1d	1d 23-Mar-19	26-Mar-19	Form Work for Roof and Beam	8	Rs
its		A1220	Concreting work for Beam & Roof Slab	3d	3d 26-Mar-19	02-Apr-19	Concreting work for Beam & Roof Slab	84	
		A1230	Curing	28d	28d 02-Apr-19	29-May-19	Curing	3	
cs		A1240	Brick Work	2d	2d 29-May-19	01-Jun-19	Hick Work		Act
		A1250	Curing	1d	1d 03Jun-19	03-Jun-19	Curing		
	e 1	lst Floor		42d	42d 11-Mar-19	04-Jun-19	V 04-Jun-19, 1st Floor	=	Pre
		Super Structur	e	42d	42d 11-Mar-19	04Jun-19	V 04Jun-19, Super Structure	2	Su
s		A1260	Column Raising Above G.L Upto 1.5m	1d	1d 11-Mar-19	11-Mar-19	Column Raising Above G.L Upto 1.5m	_	50
		A1270	Curing	1d	1d 12-Mar-19	12-Mar-19	Curing	2	
		A1280	Lintel Beam	2d	2d 13-Mar-19	16-Mar-19	Eintel Beam		
		A1290	Curing	1d	1d 16-Mar-19	18-Mar-19	🖕 두 🖬 Curing		
	General	Status Resource Activity		ork 1:5:10, 10cn	n. thickness		Project 1		
		cessors	,			Succes			
						_			
	Projec		Activity ID Activity Name Activity Name Ac		Relations FS	Le Project	WBS Activity D C Activity Name Relations Lag Activit 1.1.1 Foundatic A1050 Damping FS 0d Not St		

Fig no 10: Figure showing Creating LOF

6. Relationship between activities:

To form a network, scheduling the activities should be connected to each other, which is done by assigning succeeding, preceding activities with significant relationship to the overall project activities. Art (FS) relationship.

5 R	vities	» – <u>۵ ۵ ۵ ۱</u> ۹ ۲. ۲۰	= e0 ==		• 🛤 🕀	0.0			Back Forwar	d Ho
					. <u>v</u>	4 H				
∠ Layo ctivitv I	out: Standard Activity	Activity Name	er: All Activi	ties Remaining Start	Finish			March 2019 April 2019 May 2019	June 2019	
Juvity i	5		Duration	Duration	T IIIISIT		4 03		6 02 09 16 23	
AF	PPARTMENT	BUILDING (G+13)	602d	602d 11-Mar-19	16-Jun-22		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Ground Floor		53d	53d 11-Mar-19	26-Jun-19			-		26-Jun-
_	A1000	Start of Project	DO	0d 11-Mar-19				 Start of Project 		
_	A1010	Site Clearing	1d	1d 11-Mar-19	11-Mar-19			Site Clearing		
_	A1020	Site Marking	1d	1d 12-Mar-19	12-Mar-19			Site Marking		
-	Foundation		6d	6d 13-Mar-19	25-Mar-19		h	25-Mar-19, Foundation		
	A1030	Earth Work Excavation	1d	1d 13-Mar-19	13-Mar-19			Earth Work Excavation		
	A1040	P.C.C Work 1:5:10, 10cm, thickness	1d	1d 14-Mar-19	14-Mar-19			P.C.C Work 1:5:10, 10cm, thickness		
	A1050	Damping	b0	0d 15-Mar-19	15-Mar-19			- Damping		
	A1060	Footing & Column Marking With Mat Fixing	2d	2d 15-Mar-19	19-Mar-19			Footing & Column Marking With Mat Fixing		
	A1070	Footing 1:2:4 Concrete Filling	1d	1d 19-Mar-19	20-Mar-19		h	Footing 1:2:4 Concrete Filling		
	A1080	Curina	1d	1d 20-Mar-19	21-Mar-19			Curing		
	A1090	Pedestal	1d	1d 21-Mar-19	22-Mar-19			Fedestal		
	A1100	Curing	1d	1d 22-Mar-19	23-Mar-19			Euring		
	A1110	Sand Filling	1d	1d 23-Mar-19	25-Mar-19			🛏 Sand Filling		
	Basement	-	3d	3d 25-Mar-19	30-Mar-19		1	30-Mar-19, Basement		
	A1120	Column Raising Upto G.L	1d	1d 25-Mar-19	26-Mar-19			Cólumn Raising Upto G.L		
	A1130	Earth beam	2d	2d 26-Mar-19	29-Mar-19			Earth beam		
	A1140	Column Shoe Marking	1d	1d 29-Mar-19	30-Mar-19			Column Shoe Marking		
-	Super Structur	re -	42d	42d 30-Mar-19	26-Jun-19					26-Jun-
	A1150	Column Raising Above G.L Upto 1.5m	1d	1d 30-Mar-19	02-Apr-19		1	Column Raising Above G.L Upto 1.5m		
	A1160	Curing	1d	1d 02-Apr-19	03-Apr-19			🛶 Curing		
	A1170	Lintel Beam	2d	2d 03-Apr-19	08-Apr-19			두 🚃 Lintel Beam		
	A1180	Curing	1d	1d 08-Apr-19	09-Apr-19			🛏 Curing		
	A1190	Column Raising Upto 3m	2d	2d 09-Apr-19	12-Apr-19			Column Raising Upto 3m		
	A1200	Connect Tie Beam to all Column	2d	2d 13-Apr-19	18-Apr-19		1	Connect Tie Beam to all Colu	nh	
	A1210	Form Work for Roof and Beam	1d	1d 18-Apr-19	20-Apr-19			Form Work for Roof and Be	am	

Fig no 11: Figure showing Creating activity

7. Activity Duration

When planning the work, the project duration is entered in the original duration field. The actual duration can only be entered for the project activities, which are completed.

8. Activity Dates

The following types of project activity dates available in the primavera; actual start, planned start, actual finish, planned finish. 9. Creating baseline

A simple baseline plan is a complete copy of the original schedule which provides a target against which a project's performance is tracked. Choose project. Maintain baseline. Then add and save a copy of current project as a new baseline B1. Then choose project baseline as B1 and assign primary baseline as B1. Daily updates to be made.

10. Resource assingning:

The resource allocation window shows all the resources grouped by labor and non labor. An approximate rate analysis was done for rates of individual resource groups, considering the various component resources. Most of the resources are taken as material. Machines are taken as non–labor and human worker is listed as labor.

esources										
Display: All Resources										
source ID	E Resource Name	Res	ource Type U	Init of Measure Primar	y Role	Default	Units / Time			
8 Innovative Resource	s Innovative Construction Internal						8h/d			
🗒 🔒 Proj	Project	Lab	or				0h/d			
📲 Engg	Engineer	Lab	or				8h/d			
🖳 Spr	Supervisor	Lab	or				8h/d			
🔩 Masn	Mason	Lab	or				8h/d			
🛃 Maz	Mazdoor	Lab					8h/d			
🏭 hlp	Helper	Lab	or				8h/d			
- 💊 Agg	Aggregate	Mat	erial C	Ĵt.		130	ubic Feet/d			
- 🍇 Frmn	Foreman	Lab					0h/d			
- 🦉 JCB	JCB	Nor	labor				0h/d			
- 🍑 Cmt	Cement	Mat	erial E	lags			0Bags/d			
- 🌖 Snd	Sand	Mat	erial C	Cit		00	ubic Feet/d			
- 💊 Brk	Bricks	Mat		los			Numbers/d			
StL	Steel	Mat		on			OT onnes/d			
			7							
eneral Codes Details	Units & Prices Roles Notes Pro	gress Reporte	r							
Login						Timeshe	t			
lless Lesie										
User Login						🗖 Use	s timesheets			
8		8	Edit Use	r		Timesh	eet Approval Manager			
						8				
Project Enterprise T	ools Admin Help								A Back F) orward H
ctivities			1 - 7) prward H
ctivities	* 🗖 🖪 🗞 🥵 🍋		1 🖂 🍸 🛙	= 🔊 🏪 🗞 E	19 E					
ctivities	* 🗖 🖪 🗞 🥵 🍋	Filter: A	Il Activities riginal Remaining			March 2019	April 2019	May 2019	Back Fr	prward H
Ctivities	r کے لیے اور کے اور کے Status Activity Name	Filter: A	Il Activities riginal Remaining ration Duration	Start Finish	4 01		Apri 2019 1 07 14 21 28		Back Fi	prward H
Ctivities	우 🔲 🖽 🕒 🖪 🐚 🍋. 7 Status	Filter: A	Il Activities riginal Remaining ration Duration 602d 602d	Start Finish	4 03				Back Fr	907Ward H 19 5 23 30
Ctivities	^e 」日 臣 臣 臣 陰 夜 / Status Activity Name EUILDING (G+13)	Filter: A	Il Activities riginal Remaining Duration 602d 602d 53d 53d	Start Finish 11-Mar-19 16-Jun-22 11-Mar-19 26-Jun-19	4 03	3 10 17 24 3			Back Fr	907Ward H 19 5 23 30
Ctivities	『日日』の後に、 Status Activity Name BUILDING (G+13) Start of Project	Filter: A	Il Activities riginal Remaining Duration 602d 602d 53d 53d 0d 0d	Start Finish 11-Mar-19 16-Jun-22 11-Mar-19 26-Jun-19 11-Mar-19 26-Jun-19	4 0:	3 10 17 24 3			Back Fr	907Ward H 19 5 23 30
Ctivities	P E E E E E E E E E	Filter: A	Il Activities riginal Remaining Duration Duration 502d 502d 53d 53d 0d 0d 1d 1d	Start Finish 11-Mar-19 16-Jun-22 11-Mar-19 26-Jun-19 11-Mar-19 11-Mar-19 11-Mar-19 11-Mar-19		3 10 17 24 3 Start of Project Site Clearing			Back Fr	prward H
Ctivities	『日日』の後に、 Status Activity Name BUILDING (G+13) Start of Project	Filter: A	Il Activities riginal Remaining Duration 502d 502d 53d 53d 0d 0d 1d 1d	Start Finish 11-Mar-19 16-Jun-22 11-Mar-19 26-Jun-19 11-Mar-19 11-Mar-15 11-Mar-19 11-Mar-16 12-Mar-19 12-Mar-15		3 10 17 24 5 Start of Project Site Clearing Site Marking	1 07 14 21 28		Back Fr	907Ward H 19 5 23 30 (
Ctivities	P E E E E E E E E E	Filter: A	Il Activities riginal Remaining Duration 602d 602d 53d 53d 0d 0d 1d 1d 1d 1d	Start Finish 11-Mar 19 16-Jun-22 11-Mar 19 26-Jun-19 11-Mar 19 11-Mar 19 12-Mar 19 12-Mar 19 13-Mar 19 12-Mar 19		3 10 17 24 5 Start of Project Site Clearing Site Marking 25:4	1 07 14 21 28		Back Fr	907Ward H 19 5 23 30 (
Ctivities	P D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Filter: A O Du	Il Activities riginal Remaining Duration 8024 534 534 534 0d 0dd 1d 1d 6d 6d 1d 1d	Start Finish 11.Mar-13 15-Jun 22 11.Mar-19 26-Jun 19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 12.Mar-19 13.Mar-19 12.Mar-15 13.Mar-19 12.Mar-16 13.Mar-19 13.Mar-16		3 10 17 24 5 Start of Project Site Clearing Site Marking 25:1 Earth Work E	1 07 14 21 28 Iar-19, Foundation xcavation	05 12 19	Back Fr	907Ward H 19 5 23 30 (
Ctivities	P D B B B B B C S. Status Activity Name BUILDING (G+13) Statt of Project Site Clearing Site Marking Estith Work, Excerction P.C.C. Work, 1:5:10, 10cm, thickn	Filter: A O Du	Il Activities riginal Remaining Duration Duration 53d 53d 0d 0d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1	Start Finish 11-Mar-19 16-Jun-22 11-Mar-19 26-Jun-19 11-Mar-19 11-Mar-13 12-Mar-19 11-Mar-13 12-Mar-19 12-Mar-16 13-Mar-19 12-Mar-16 13-Mar-19 12-Mar-16 13-Mar-19 12-Mar-16 14-Mar-16 13-Mar-16		3 10 17 24 3 Start of Project Site Clearing Site Marking Earth Work E P.C.C Work	1 07 14 21 28	05 12 19	Back F	907Ward H 19 5 23 30
Ctivities		Filter: A O Du ess	II Activities II Activities riginal ration Remaining Duration 6020 6023 53d 53d 0d 0d 1d 1d 1d 66 6d 66 1d 1d 1d 1d 1d 0d 0d 0d	Start Finish 11.Mar.19 16-Jun 22 11.Mar.19 26-Jun 19 11.Mar.19 11.Mar.19 11.Mar.19 11.Mar.19 12.Mar.19 12.Mar.19 13.Mar.19 25.Mar.15 13.Mar.19 13.Mar.19 13.Mar.19 13.Mar.19 14.Mar.19 14.Mar.19 14.Mar.19 14.Mar.19		 3 10 17 24 5 Start of Project J Site Clearing Site Marking Site Marking Earth Work E P.C.C Work Damping 	1 07 14 21 28 Har-19, Foundation xcevation 1:5:10, 10cm, thicknes	05 12 19 s	Back F	907Ward H 19 5 23 30 (
Ctivities		Filter: A O Du ess	IJActivities IIActivities IIActivities IIActivities IIActivities State	Start Finish 11:Mar:19 15:Jun;29 11:Mar:19 26:Jun;19 11:Mar:19 11:Mar:19 11:Mar:19 26:Jun;19 11:Mar:19 11:Mar:19 11:Mar:19 26:Jun;19 13:Mar:19 25:Mar:16 13:Mar:19 12:Mar:19 13:Mar:19 13:Mar:19 14:Mar:19 14:Mar:19 15:Mar:19 15:Mar:19 15:Mar:19 15:Mar:19		3 10 17 24 5 • Start of Project 1 Site Clearing • Site Marking • 25:+ • Earth Work E • P.C.C Work • Damping • Footing 3	1 07 14 21 28 Mar-19, Foundation xoavation 1:5:10, 10cm, thicknes : Column Marking With	05 12 19 s	Back F	907Ward H 19 5 23 30
Ctivities		Filter: A O Du ess	IJActivities IIActivities IIActivities IIActivities IIActivities State	Start Finish 11.Mar.19 16-Jun 22 11.Mar.19 26-Jun 19 11.Mar.19 11.Mar.19 11.Mar.19 11.Mar.19 12.Mar.19 12.Mar.19 13.Mar.19 25.Mar.15 13.Mar.19 13.Mar.19 13.Mar.19 13.Mar.19 14.Mar.19 14.Mar.19 14.Mar.19 14.Mar.19		3 10 17 24 5 Start of Project Site Clearing Site Marking Earth Work P.C.C Work Damping Footing	1 07 14 21 28 Har-19, Foundation xcevation 1:5:10, 10cm, thicknes	05 12 19 s	Back F	907Ward H 19 5 23 30 (
Ctivities		Filter: A O Du ess	IJActivities IIActivities IIActivities IIActivities IIActivities State	Start Finish 11:Mar:19 15:Jun;29 11:Mar:19 26:Jun;19 11:Mar:19 11:Mar:19 11:Mar:19 26:Jun;19 11:Mar:19 11:Mar:19 11:Mar:19 26:Jun;19 13:Mar:19 25:Mar:16 13:Mar:19 12:Mar:19 13:Mar:19 13:Mar:19 14:Mar:19 14:Mar:19 15:Mar:19 15:Mar:19 15:Mar:19 15:Mar:19		3 10 17 24 5 Start of Project Site Clearing Site Marking Earth Work P.C.C Work Damping Footing	1 07 14 21 28 Mar-19, Foundation xoavation 1:5:10, 10cm, thicknes : Column Marking With	05 12 19 s	Back F	907Ward H 19 5 23 30
Ctivities		Filter: A D Du ress Aal Fixing	Il Activities riginal Remaining ration Duration 53d 53d 0d 0d 1d 1d 1d 1d 6d 6d 1d 1d 1d 1d 2d 2d 2d 2d	Start Finish 11:Mar:19 15:Jun;29 11:Mar:19 26:Jun;19 11:Mar:19 11:Mar:19 11:Mar:19 26:Jun;19 11:Mar:19 11:Mar:19 11:Mar:19 26:Jun;19 13:Mar:19 25:Mar:16 13:Mar:19 12:Mar:19 13:Mar:19 13:Mar:19 14:Mar:19 14:Mar:19 15:Mar:19 15:Mar:19 15:Mar:19 15:Mar:19		3 10 17 24 5 Start of Project Site Clearing Site Marking Earth Work P.C.C Work Damping Footing	1 07 14 21 28 Iar 19, Foundation xeavation 1:510, 10cm, thicknes Column Marking With	05 12 19 8 Mat Fixing	Back F	907Ward H 19 5 23 30
Ctivities	Comparison of the second	Filter: A D Du ess Aat Fixing	Il Activities riginal Remaining Duration Duration 53d 53d 0d 0d 1d 1d 1d 1d 6d 6d 1d 1d 1d 1d 2	Start Finish 11.Mar-19 16-Jun-22 11.Mar-19 26-Jun-19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 12.Mar-19 12.Mar-19 13.Mar-19 25.Mar-18 13.Mar-19 12.Mar-19 14.Mar-19 13.Mar-19 15.Mar-19 12.Mar-16 15.Mar-19 15.Mar-19 15.Mar-19 19.Mar-16 10.U. 10 20.U. 10		3 10 17 24 3 Start of Project Site Clearing Site Marking 25- Earth Work B P.C.C. Work Damping Footing &	1 07 14 21 28 Iar 19, Foundation seavation xcavation 15.10, 10cm, thicknes Column Marking With 10.4 Column Marking With	05 12 19 s	Back F	907Ward H 19 5 23 30
Ctivities		Filter: A O Du ess Aat Fixing	Il Activities riginal Remaining Ouration Duration 53d 53d 0d 0d 1d 1d 1d 1d 6d 6d 1d 1d 1d 1d 2	Start Finish 11.Mar-19 16-Jun-22 11.Mar-19 26-Jun-19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 12.Mar-19 12.Mar-19 13.Mar-19 25.Mar-18 13.Mar-19 12.Mar-19 14.Mar-19 13.Mar-19 15.Mar-19 12.Mar-16 15.Mar-19 15.Mar-19 15.Mar-19 19.Mar-16 10.U. 10 20.U. 10		3 10 17 24 3 Start of Project Site Clearing Site Marking 25- Earth Work B P.C.C. Work Damping Footing &	1 07 14 21 28 Iar 19, Foundation xeavation 1:510, 10cm, thicknes Column Marking With	05 12 19 8 Mat Fixing	Back F	907Ward H 19 5 23 30
Ctivities		Filter: # O O Du ess Atal Fixing Earth Work Exc Time Price / Ur Nord 1510525	Il Activities riginal Remaining ration Duration 8022 6023 53d 53d 0d 0d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 0d 0d 2d 2d 2d 2d 2d 2d til 1d 1	Start Finish 11-Mar-19 16-Jun-20 11-Mar-19 26-Jun-19 11-Mar-19 11-Mar-19 11-Mar-19 11-Mar-19 12-Mar-19 12-Mar-19 13-Mar-19 12-Mar-19 13-Mar-19 12-Mar-19 13-Mar-19 12-Mar-19 14-Mar-19 13-Mar-19 15-Mar-19 15-Mar-19 15-Mar-19 13-Mar-19 15-Mar-19 13-Mar-19 <tr< td=""><td></td><td>3 10 17 24 3 Stat of Project Site Clearing Site Clearing Stat Marking 255 Earth Work Damping P.C.C Work Damping To Frank Frank Remaining Units State</td><td>1 07 14 21 28 Iar-19, Foundation xcavation 1:5:10, 10cm, thicknes Column Marking With 1:0:4 Completion Units St</td><td>05 12 19 8 Mat Fixing</td><td>Back F</td><td>907Ward H 19 5 23 30</td></tr<>		3 10 17 24 3 Stat of Project Site Clearing Site Clearing Stat Marking 255 Earth Work Damping P.C.C Work Damping To Frank Frank Remaining Units State	1 07 14 21 28 Iar-19, Foundation xcavation 1:5:10, 10cm, thicknes Column Marking With 1:0:4 Completion Units St	05 12 19 8 Mat Fixing	Back F	907Ward H 19 5 23 30
Ctivities		Filter: # O Du Du ess Aat Fixing Earth Work Exc Earth Work Exc Time Price / Ur prind Rat 106/061	II Activities riginal Remaining ration Duration Duration 53d 53d 53d 53d 53d 6d 1d 1d <	Start Finish 11.Mar-19 16-Jun-22 11.Mar-19 26-Jun-19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 12.Mar-19 12.Mar-19 13.Mar-19 25.Mar-19 13.Mar-19 12.Mar-19 14.Mar-19 14.Mar-19 15.Mar-19 14.Mar-19 15.Mar-19 15.Mar-19 15.Mar-19 15.Mar-19 15.Mar-19 15.Mar-19 15.Mar-19 15.Mar-19 16.Mar-19 19.Mar-16 17.V. 10 20.V. 10	its Actual Units	3 10 17 24 Start of Project Site Clearing Site Marking Panping Panping Footing Site Remaining Units Sh	1 07 14 21 28 Iar 19, Foundation scavation xcavation 15.10, 10cm, thicknes Column Marking With 15.14 Column Marking With At Completion Units Sh Sh	05 12 19 8 Mat Fixing	Back F	907Ward H 19 5 23 30 (
Ctivities		Filter: A O Du ess Aat Fixing Earth Work Exc Time Price / Ur Nird 13: 105-25 Bald R337.50 Ald R337.50	II Activities II Activities riginal Remaining Duration Duration Buration 53d 53d 53d 53d 53d 53d 53d 53d 53d 53d 53d 53d 53d 6024 1d 1d 1d 1d 1d 1d 0d 0d 2d 2d avation 5 h 55 h 55	Start Finish 11-Mar-19 16-Jun 22 11-Mar-19 26-Jun 12 11-Mar-19 11-Mar-19 11-Mar-19 12-Mar-19 13-Mar-19 12-Mar-19 13-Mar-19 25-Mar-15 13-Mar-19 12-Mar-16 15-Mar-19 13-Mar-15 15-Mar-19 13-Mar-15 15-Mar-19 13-Mar-15 15-Mar-19 13-Mar-15 15-Mar-19 13-Mar-15 16-Mar-19 13-Mar-15 16-Mar-19 13-Mar-15 17-Mar-19 13-Mar-15 18-Mar-19 13-Mar-15 19-Mar-19 13-Mar-16 10-Mar-19 13-Mar-16 10-Mar-10 13-Mar-16 <tr< td=""><td>its Actual Units Actual Actual Units Actual Actual Units Actual Actual Units Actual Actual Units Actual Actual Units Actual Actual Actual Units Actual Actual Actua</td><td>3 10 17 24 Statt of Project Site Clearing Site Clearing Site Clearing Site Clearing Site Clearing Fouring Pamping Pooling Footing Footing Sh Sh Sh</td><td>1 07 14 21 28 Iar-19, Foundation xcavelion 15:10, 10cm, thicknes Column Marking With 10:47 Completion Units At Completion Units Sh Sh</td><td>05 12 19 8 Mat Fixing</td><td>Back F</td><td>907Ward H 19 5 23 30 (</td></tr<>	its Actual Units Actual Actual Units Actual Actual Units Actual Actual Units Actual Actual Units Actual Actual Units Actual Actual Actual Units Actual Actual Actua	3 10 17 24 Statt of Project Site Clearing Site Clearing Site Clearing Site Clearing Site Clearing Fouring Pamping Pooling Footing Footing Sh Sh Sh	1 07 14 21 28 Iar-19, Foundation xcavelion 15:10, 10cm, thicknes Column Marking With 10:47 Completion Units At Completion Units Sh Sh	05 12 19 8 Mat Fixing	Back F	907Ward H 19 5 23 30 (
Ctivities		Filter: # 0 Du Du ess Atal Fixing Earth Work Exc Time Price / Ur and 4s10625 htd Rs37.50 bhd Rs37.50 bhd Rs37.50	II Activities II Activities Iriginal Remaining regional Remaining regi	Start Finish 11-Mar-19 16-Jun-22 11-Mar-19 26-Jun-19 11-Mar-19 11-Mar-19 11-Mar-19 11-Mar-19 12-Mar-19 12-Mar-19 13-Mar-19 12-Mar-19 13-Mar-19 12-Mar-19 14-Mar-19 14-Mar-19 15-Mar-19 14-Mar-19 15-Mar-19 13-Mar-19 15-Mar-19 13-Mar-19 <tr< td=""><td>its Actual Units Oh Oh Oh Oh</td><td>3 10 17 24 Stat of Project Ste Clearing Ste Clearing Ste Clearing Earth Work P.C.C Work Damping For the Steven state Remaining Units Sh Sh Sh Sh</td><td>1 07 14 21 28 1ar 19, Foundation xcevation 1:5:10, 10cm, thicknes Column Marking With 1:5:4 Completion Units Sh Sh Sh Sh</td><td>05 12 19 8 Mat Fixing</td><td>Back Fr</td><td>907Ward H 19 5 23 30 (</td></tr<>	its Actual Units Oh Oh Oh Oh	3 10 17 24 Stat of Project Ste Clearing Ste Clearing Ste Clearing Earth Work P.C.C Work Damping For the Steven state Remaining Units Sh Sh Sh Sh	1 07 14 21 28 1ar 19, Foundation xcevation 1:5:10, 10cm, thicknes Column Marking With 1:5:4 Completion Units Sh Sh Sh Sh	05 12 19 8 Mat Fixing	Back Fr	907Ward H 19 5 23 30 (
Ctivities	Cost Account Remaining Units / T	Filter: A O Du Bu Earth Work Exc Earth Work Exc Ear	II Activities II Activities Iriginal Remaining Remaining Remaining 1023 €023 534 534 0d 0d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 0d 0d 2d 2d 2d 2d 2d 1d 1d 1d 1d 1d 53 1d 1d 53 1d 1d 53 1d 1d 53 1d 53 1d 53 1d 53 1d 53 1d 53 1d 53 1d 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53	Start Finish 11.Mar-19 16-Jun-22 11.Mar-19 26-Jun-19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 12.Mar-19 12.Mar-19 13.Mar-19 25.Mar-19 13.Mar-19 25.Mar-19 14.Mar-19 13.Mar-19 15.Mar-19 15.Mar-19 16.Mar-19 19.Mar-16 17.Mar-19 19.Mar-16 18.Mar-19 19.Mar-16 19.Mar-19 19.Mar-16 19.Mar-16 10.Mar-16 <tr< td=""><td>its Actual Units bits Actual Units bits On Oh Oh Oh Oh Oh</td><td>3 10 17 24 Start of Project Site Clearing Site Marking Start Marking Pamping Footing Fronting Sin Sh Sh Sh</td><td>1 07 14 21 28 Iar 19, Foundation scavelion 11,510,100cm,thicknes Column Marking With 15.10,100cm,thicknes Column Marking With At Completion Units Sh Sh</td><td>05 12 19 8 Mat Fixing</td><td>Back Fr</td><td>907Ward H 19 5 23 30 (</td></tr<>	its Actual Units bits Actual Units bits On Oh Oh Oh Oh Oh	3 10 17 24 Start of Project Site Clearing Site Marking Start Marking Pamping Footing Fronting Sin Sh Sh Sh	1 07 14 21 28 Iar 19, Foundation scavelion 11,510,100cm,thicknes Column Marking With 15.10,100cm,thicknes Column Marking With At Completion Units Sh Sh	05 12 19 8 Mat Fixing	Back Fr	907Ward H 19 5 23 30 (
Ctivities		Filter: A O Du ess Ast Fixing Earth Work Exc Time Pirce / Ur htd as105 25 Shird R337.50 Shird R337.5	II Activities riginal Remaining Duration Duration 53d 53d 0d 0d 1d 53d 53d 53d 0d 0d 1d 1d 1d 1d 5d 6d 1d 1d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 1d 1 h 55 1 h 55 h 55 h 55 1 h 55 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h	Start Finish 11.Mar-19 15-Jun 22 11.Mar-19 26-Jun 19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 12.Mar-19 12.Mar-19 13.Mar-19 12.Mar-19 13.Mar-19 12.Mar-19 13.Mar-19 12.Mar-19 15.Mar-19 13.Mar-19 15.Mar-19 13.Mar-19 15.Mar-19 13.Mar-19 16.Mar-19 14.Mar-19 16.Mar-19 14.Mar-19 16.Mar-19 13.Mar-19 17.Mar-19 13.Mar-19 18.Mar-19 13.Mar-19 19.Mar-19 13.Mar-19 10.Mar-19 13.Mar-19 10.Mar-19 13.Mar-19 11.Mar-19 13.Mar-19 13.Mar-19 13.Mar-19 14.Mar-19 13.Mar-19 15.Mar-19 13.Mar-19 16.Mar-19 13.Mar-19 16.Mar-19 13.Mar-19 17.Mar-19 13.Mar-19 18.Mar-19 13.Mar-19 <tr< td=""><td>its Actual Units Actual On Actual On Actua</td><td>3 10 17 24 Start of Project Site Clearing Site Marking Site Marking P.C. Work Damping Footing t Footing t Sh Sh</td><td>tar-19, Foundation xcavation 1:5:10, 10cm, thicknes Column Marking With At Completion Units Sh Sh Sh Sh Sh</td><td>05 12 19 8 Mat Fixing</td><td>Back Fr</td><td>907Ward H 19 5 23 30 (</td></tr<>	its Actual Units Actual On Actual On Actua	3 10 17 24 Start of Project Site Clearing Site Marking Site Marking P.C. Work Damping Footing t Footing t Sh	tar-19, Foundation xcavation 1:5:10, 10cm, thicknes Column Marking With At Completion Units Sh Sh Sh Sh Sh	05 12 19 8 Mat Fixing	Back Fr	907Ward H 19 5 23 30 (
Ctivities		Filter: A O Du Bu Earth Work Exc Earth Work Exc Ear	II Activities riginal Remaining Duration Duration 53d 53d 0d 0d 1d 53d 53d 53d 0d 0d 1d 1d 1d 1d 5d 6d 1d 1d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 1d 1 h 55 1 h 55 h 55 h 55 1 h 55 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h	Start Finish 11.Mar-19 15-Jun 22 11.Mar-19 26-Jun 19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 12.Mar-19 12.Mar-19 13.Mar-19 12.Mar-19 13.Mar-19 12.Mar-19 13.Mar-19 12.Mar-19 15.Mar-19 13.Mar-19 15.Mar-19 13.Mar-19 15.Mar-19 13.Mar-19 16.Mar-19 14.Mar-19 16.Mar-19 14.Mar-19 16.Mar-19 13.Mar-19 17.Mar-19 13.Mar-19 18.Mar-19 13.Mar-19 19.Mar-19 13.Mar-19 10.Mar-19 13.Mar-19 10.Mar-19 13.Mar-19 11.Mar-19 13.Mar-19 13.Mar-19 13.Mar-19 14.Mar-19 13.Mar-19 15.Mar-19 13.Mar-19 16.Mar-19 13.Mar-19 16.Mar-19 13.Mar-19 17.Mar-19 13.Mar-19 18.Mar-19 13.Mar-19 <tr< td=""><td>its Actual Units bits Actual Units bits On Oh Oh Oh Oh Oh</td><td>3 10 17 24 Start of Project Site Clearing Site Marking Start Marking Pamping Footing Fronting Sin Sh Sh Sh</td><td>1 07 14 21 28 Iar 19, Foundation scavelion 11,510,100cm,thicknes Column Marking With 15.10,100cm,thicknes Column Marking With At Completion Units Sh Sh</td><td>05 12 19 8 Mat Fixing</td><td>Back Fr</td><td>907Ward H 19 5 23 30</td></tr<>	its Actual Units bits Actual Units bits On Oh Oh Oh Oh Oh	3 10 17 24 Start of Project Site Clearing Site Marking Start Marking Pamping Footing Fronting Sin Sh Sh Sh	1 07 14 21 28 Iar 19, Foundation scavelion 11,510,100cm,thicknes Column Marking With 15.10,100cm,thicknes Column Marking With At Completion Units Sh Sh	05 12 19 8 Mat Fixing	Back Fr	907Ward H 19 5 23 30
Ctivities		Filter: A O Du ess Ast Fixing Earth Work Exc Time Pirce / Ur htd as105 25 Shird R337.50 Shird R337.5	II Activities riginal Remaining riginal Remaining riginal Remaining 530 533 533 533 0d 0d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 2d 2d 2d 2d 2d 1d 1d 1d 53 1d 55 h 5	Start Finish 11-Mar-19 16-Jun-22 11-Mar-19 26-Jun-19 11-Mar-19 11-Mar-19 11-Mar-19 11-Mar-19 12-Mar-19 12-Mar-19 13-Mar-19 12-Mar-19 13-Mar-19 12-Mar-19 14-Mar-19 14-Mar-19 15-Mar-19 14-Mar-19 15-Mar-19 13-Mar-16 15-Mar-19 13-Mar-16 15-Mar-19 13-Mar-16 15-Mar-19 13-Mar-16 15-Mar-19 13-Mar-16 16-Mar-19 13-Mar-16 16-Mar-19 13-Mar-16 16-Mar-19 13-Mar-16 16-Mar-19 13-Mar-16 17-Mar-19 13-Mar-17 18-Mar-19 13-Mar-16 19-Mar-19 13-Mar-17 15-Mar-19 13-Mar-16 15-Mar-19 13-Mar-16 16-Mar-19 13-Mar-16 17-Mar-19 13-Mar-16 18-Mar-19 13-Mar-16 19-Mar-19 13-Mar-16 <tr< td=""><td>its Actual Units Actual On Actual On Actua</td><td>3 10 17 24 Start of Project Site Clearing Site Marking Site Marking P.C. Work Damping Footing t Footing t Sh Sh</td><td>tar-19, Foundation xcavation 1:5:10, 10cm, thicknes Column Marking With At Completion Units Sh Sh Sh Sh Sh</td><td>05 12 19 8 Mat Fixing</td><td>Back Fr</td><td>907Ward H 19 5 23 30 (</td></tr<>	its Actual Units Actual On Actual On Actua	3 10 17 24 Start of Project Site Clearing Site Marking Site Marking P.C. Work Damping Footing t Footing t Sh	tar-19, Foundation xcavation 1:5:10, 10cm, thicknes Column Marking With At Completion Units Sh Sh Sh Sh Sh	05 12 19 8 Mat Fixing	Back Fr	907Ward H 19 5 23 30 (
Ctivities	Cost Account Remaining Units / T Cost Account Remaining Unit	Filter: # O O Du Du ess Atal Fixing Earth Work Exc Time Price / Ur Price / Ur	II Activities II Activities Iriginal Remaining ration Duration 53d 53d 0d 0d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 0d 0d 2d 2d 2d 2d 2d 1d 1d 1d 5d 1d 1d 1d 5d 1d 1d 1d 5d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1	Start Finish 11-Mar-19 16-Jun-22 11-Mar-19 26-Jun-19 11-Mar-19 11-Mar-19 11-Mar-19 11-Mar-19 12-Mar-19 12-Mar-19 13-Mar-19 25-Mar-19 13-Mar-19 25-Mar-15 14-Mar-19 13-Mar-19 15-Mar-19 15-Mar-19 15-Mar-19 15-Mar-19 16-Mar-19 15-Mar-19 17-Mar-19 15-Mar-19 18-Mar-19 15-Mar-19 <tr< td=""><td>ts Actual Units Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh</td><td>3 10 17 24 Stat of Project Ste Clearing Ste Clearing Ste Clearing Ste Clearing Earth Work P.C.C Work Damping For the Vork P.C.C Work Damping For the Vork Statistic Statistic <tr< td=""><td>tar-19, Foundation xcavation 1:5:10, 10cm, thicknes Column Marking With 1:0:10 Converts Filter At Completion Units Sh Sh Sh Sh Oh Oh</td><td>05 12 19 8 Mat Fixing</td><td>Back Fr</td><td>907Ward H 19 5 23 30 (</td></tr<></td></tr<>	ts Actual Units Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh	3 10 17 24 Stat of Project Ste Clearing Ste Clearing Ste Clearing Ste Clearing Earth Work P.C.C Work Damping For the Vork P.C.C Work Damping For the Vork Statistic Statistic <tr< td=""><td>tar-19, Foundation xcavation 1:5:10, 10cm, thicknes Column Marking With 1:0:10 Converts Filter At Completion Units Sh Sh Sh Sh Oh Oh</td><td>05 12 19 8 Mat Fixing</td><td>Back Fr</td><td>907Ward H 19 5 23 30 (</td></tr<>	tar-19, Foundation xcavation 1:5:10, 10cm, thicknes Column Marking With 1:0:10 Converts Filter At Completion Units Sh Sh Sh Sh Oh Oh	05 12 19 8 Mat Fixing	Back Fr	907Ward H 19 5 23 30 (
Ctivities		Filter: A O Du Du Earth Work Exc Earth Work Exc Earth Work Exc Earth Work Exc Earth Work Exc Earth 2007 E Bahd Ra37.50 Bhd Ra3	II Activities II Activities Iriginal Remaining Duration Duration 53d 53d 0d 0d 1d 53d 602 € 1d 1d 1d 1d 6d 6d 1d 1d 1d 1d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 1d 1d 1d 1d 6d 6d 1	Start Finish 11.Mar-19 16-Jun 22 11.Mar-19 26-Jun 19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 13.Mar-19 25.Mar-16 13.Mar-19 12.Mar-19 14.Mar-19 14.Mar-19 15.Mar-19 19.Mar-19 15.Mar-19 19.Mar-19 15.Mar-19 19.Mar-19 16.Mar-19 19.Mar-19 16.Mar-19 19.Mar-19 16.Mar-19 19.Mar-19 16.Mar-19 19.Mar-19 16.Mar-19 19.Mar-19 17.Mar-19 19.Mar-19 18.Mar-19 19.Mar-19 19.Mar-19 19.Mar-19 10.Mar-19 19.Mar-19 11.Mar-19 19.Mar-19 10.Mar-19 19.Mar-19 10.Mar-19 19.Mar-19 10.Mar-19 19.Mar-19 10.Mar-19 19.Mar-19 10.Mar-19 19.Mar-19 <tr< td=""><td>its Actual Units Actual Actual Units Actual Actual Units Actual Actual Units Actual Actual Actual Units Actual Actual Actua</td><td>3 10 17 24 3 • Start of Project Site Clearing Site Marking • State Marking 25h • Earth Work B P.C. Work • Project State Marking • Footing S Footing S • Sh Sh • Sh Sh • On moning •</td><td>I 07 14 21 28 Iar-19, Foundation Reavation Its:10, 10cm, thicknes Column Marking With Its:0, 10cm, thicknes Column Marking With Its:0, 10cm, thicknes Column Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin</td><td>05 12 19 8 Mat Fixing</td><td>Back Fr</td><td>907Ward H 19 5 23 30</td></tr<>	its Actual Units Actual Actual Units Actual Actual Units Actual Actual Units Actual Actual Actual Units Actual Actual Actua	3 10 17 24 3 • Start of Project Site Clearing Site Marking • State Marking 25h • Earth Work B P.C. Work • Project State Marking • Footing S Footing S • Sh Sh • Sh Sh • On moning •	I 07 14 21 28 Iar-19, Foundation Reavation Its:10, 10cm, thicknes Column Marking With Its:0, 10cm, thicknes Column Marking With Its:0, 10cm, thicknes Column Sin	05 12 19 8 Mat Fixing	Back Fr	907Ward H 19 5 23 30
Ctivities		Filter: A O Du ess Ast Fixing Earth Work Exc Time Pirice / Ur httl 451752 Bihld 837.50 Bihld 837.50 Bihld 837.50 Dihld 830.00 Dihld 830	II Activities II Activities Iriginal Remaining Duration Duration 53d 53d 0d 0d 1d 53d 602 € 1d 1d 1d 1d 6d 6d 1d 1d 1d 1d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 1d 1d 1d 1d 6d 6d 1	Start Finish 11.Mar-19 16-Jun 22 11.Mar-19 26-Jun 19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 11.Mar-19 13.Mar-19 25.Mar-16 13.Mar-19 12.Mar-19 14.Mar-19 14.Mar-19 15.Mar-19 19.Mar-19 15.Mar-19 19.Mar-19 15.Mar-19 19.Mar-19 16.Mar-19 19.Mar-19 16.Mar-19 19.Mar-19 16.Mar-19 19.Mar-19 16.Mar-19 19.Mar-19 16.Mar-19 19.Mar-19 17.Mar-19 19.Mar-19 18.Mar-19 19.Mar-19 19.Mar-19 19.Mar-19 10.Mar-19 19.Mar-19 11.Mar-19 19.Mar-19 10.Mar-19 19.Mar-19 10.Mar-19 19.Mar-19 10.Mar-19 19.Mar-19 10.Mar-19 19.Mar-19 10.Mar-19 19.Mar-19 <tr< td=""><td>ts Actual Units Actual On Actual On Actual</td><td>3 10 17 24 Start of Project Site Clearing Site Clearing Site Clearing Site Clearing Site Clearing Fouring P.C.C Work Damping Footing 1 Footing 1 Sh Sh <tr< td=""><td>tar-19, Foundation xcavation 1:5:10, 10cm, thicknes Column Marking With At Completion Units Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh</td><td>05 12 19 8 Mat Fixing</td><td>Back Fr</td><td>907Ward H 19 5 23 30</td></tr<></td></tr<>	ts Actual Units Actual On Actual	3 10 17 24 Start of Project Site Clearing Site Clearing Site Clearing Site Clearing Site Clearing Fouring P.C.C Work Damping Footing 1 Footing 1 Sh Sh <tr< td=""><td>tar-19, Foundation xcavation 1:5:10, 10cm, thicknes Column Marking With At Completion Units Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh</td><td>05 12 19 8 Mat Fixing</td><td>Back Fr</td><td>907Ward H 19 5 23 30</td></tr<>	tar-19, Foundation xcavation 1:5:10, 10cm, thicknes Column Marking With At Completion Units Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh	05 12 19 8 Mat Fixing	Back Fr	907Ward H 19 5 23 30

Fig no 13: Figure showing Resource Allocation by activities

5. CONCLUSION:

Based on study carried out on the best features of primavera in schedule control techniques, it is concluded that primavera can be used to schedule project and reduce project duration in the construction projects by the following reasons:

1. Planning, analysis and design of G+13 multi-storey residential building was done. It's a G+13 storied building with parking in the basement and the rest of the floors are occupied with apartments. All the structural components were designed manually and detailed using AutoCAD.

2. The analysis and design of the entire structure has been completed using STAAD pro. The better results include the various forces acting on various members as well various schedules for various members.

3. The first and foremost thing which we can get by effective planning in primavera is Start date of the project and Finish date of the project i.e Start date is 11 March 2019, And Finish date is 16 June 2022.

4. Primavera P6 helps in effectively scheduling the project by assigning two relationships at a time to each activity and considerably reduces the float.

5. Resources allocated to activities can be visually assessed for each activity & can be managed and reassigned at point of time.

6. The multiple resources required for the each activity can be allocated in effectively may it be in the form at Manpower, Machinery or Material.

7. Finally the project compares all the schedule techniques and let us knows the actual performance of the project, so as to take quick decision by the planning engineer/project manager in case of schedule parameters.

8. The project review was carried out to have a complete view of the case study of project and found out the difference in scheduled control against planned schedule.

9. For scheduling control study on constraints and activity types is done using primavera P6 software. The project schedule control decreases the duration due to apply of constraints, level of effort, resource dependent it has an effect on the project duration.

10. In this case study decrease in duration is 13.03% which will increase in project cost also. In a real time project, solving schedule control using primavera P6 software gives the best result can be realized.

11. In this project without touching any resources to optimizing, the total duration using level of efforts, resource dependent and constraint have been reduced.

12. A real time project solved using this optimization software shows that best converging result can be obtained.

REFERENCES:

1. IS 875 1987 (Part 1, 2 & 3).

- 2. STAAD Pro User Manual.
- 3. Primavera User Manual.

4. Sreeshna K.S, 'Analysis and Design of an Apartment building', IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 3 Issue 3, ISSN 2348 – 7968, March 2016.

5. Bureau of Indian Standards: IS-875, part 1 (1987), Dead Loads on Buildings and Structures, New Delhi, India.

6. Amar Hugar, Sharanabasappa M Pujari, Beerappa G Pujari, Anaveerappa N Biradar, Gajendra, 'Analysis and Design of a Commercial cum Residential Building by Using STAAD Pro', International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Volume: 03, Issue: 06, eISSN: 2395 - 0056, p-ISSN 2395-0072, June-2016.

7. Satinder Chopra, Arvind Dewangan, Developing an Efficient Schedule in Primavera P6: Significance of Activity ID & Descriptions, International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (An ISO 3297: 2007 Certified Organization) Vol.3, Issue 7, July 2014.

8. Vishal Annappa Nimbal, Prof. Balasaheb Jamadar, Planning, Scheduling and Allocation of Resources for multi-storied Structure using Oracle's Primavera p6 software, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) e-ISSN: 2395-0056 Volume: 04 Issue: 07 | July -2017.

9. P.Raghunath Reddy, B.Harish Naik Planning and Resource Scheduling of Residendial (G+7) Project Using Primavera International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology(An ISO 3297: 2007 Certified Organization) Vol. 5, Issue 10, October 2016.

10. Vipin Kumar Dr. Shreenivasreddy Shahpur Maneeth P. D. Brijbhushan S., Analysis of Academic Building by Planning, Scheduling & Resource Allocation Using Oracle® Primavera P6, © 2017 IJSRST Volume 3 Issue 6.